

# Lentswe la gago le bothokwa!

Using research to create a healthier nation

## Tsaya karolo mo patlisisong ya rona ya bosetshaba ya tsa pholo mme o dire gore lentswe la gago le utlwale

Re batla go itse gore o nagana eng. O lengwe la malapa a le mmalwa mo kgaolong ya gaeno a a tlhophilweng go tsaya karolo mo patlisisong e e tlang ya bosetshaba ya HIV and Behaviour Survey. Human Sciences Research Council (HSRC) ke yona e tsamaisang patlisiso eno. Maikaelelo magolo a patlisiso eno ke go kokoanya tshedimosetso e e tla thusang go aga setshaba se se itekanetseng ebile se le kaone go gaisa. Patlisiso eno ga e gapeletswe mme tshedimosetso ya gago e tla nna khupamarama.

**\*Melawana yotlhe ya Covid -19 e ile go diragadiwa.**

**Bua le rona ka WhatsApp: 073 505 5078**

**\*Boloka nomoro mo lenaaneng la maina a o a bolokileng. Bula puisano mme o tlanye "hi" o bo o romela**



science & innovation  
Department  
Science and Innovation  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



# Se o tshwanetseng go se itse ka patlisiso eno



- Patlisiso eno e thoma ka **November 2021 go fitlha 30 June 2023**
- O mongwe wa ba malapa a le **32 000** go tswa mafelo a le mannye (small area layers -SALS) a le **2 144** a a tlhophilweng fela go kgabaganya Afrika Borwa go tsaya karolo mo patlisisong eno.
- O mongwe wa batsaya karolo ba le **100 000** ba ba solofetsweng go tsaya karolo mo puisanong go tswa go mo ditlhopheng tsothe tsa dingwaga
- Patlisiso eno e tla tsaya **metsoetsa e ka nna 45** go ya go ura ya nako ya gago
- Re tla dira patlisiso ka leleme le le tlhophiwang ke wena

## Fa o batla go itse maemo a gago a

## HIV ka nako ya patlisiso:

- O tla itse maemo a gago a HIV ka gangwe.
- O tla kgona go bona teko ya ka bonako ya HIV, thobo ya maikutlo ya pele le morago ga teko ya HIV, le go iswa go bona thokomelo, fa o di tlhoka.

## Dipotso tsa rona tsa patlisiso di ile go ikaega mo go tse di latelang



**Bogolo jwa lelapa**



**Palo ya baagi**



**Motswedi o o dirisiwang wa thaeletsano**



**History ya bong**



**Teko ya HIV**



**Maemo a HIV.**



**Bolwetse ba Kgotholo kgotsa TB**



**Dilo tsa ka gale**



**Kitso ka ga HIV le maikutlo ka yona**



**Tlhokomelo le kalafi**



**Covid 19 le teko ya covid 19**

**Other health issues:**  
go sekhamaswiwa,  
Tiriso dikgoka,  
Diritibatsi,  
Tiriso ya nnotagi,  
Itekanelo ya thaloganyo

Mo dipotso tsa gago, go bothokwa go re bolella ka ga botshelo jwa gago, gore o tshela jang, maitsholo a gago, maemo a gago a pholo le tse dingwe. Seno se re naya tshedimosetso ya bothokwa ka ga maemo a gago a HIV, fa o sena go kopiwa go neelana ka madi. Madi a tsewa ka go thaba monwana ka nnaletse o monnye wa lancet gore go dirwe teko moragonyana mo laboratoring. Kwa ntle ga go tsewa madi, go nna le seabe ga gago mo patlisisong eno go tla be go sa felela. Mo malapeng mangwe a a tlhophilweng re tla kopa gore go tsewe madi go dira teko ya mogare wa COVID-19. Re mo kgaolong ya gaeno beke eno yotlhe. Fa o batla go ka beeletsa go ikopanya le rona mo nakong e nngwe kgotsa fa o na le dipotso ka ga patlisiso eno, o ka ikgolaganya le rona:

## Contact us

Dr Musawenkosi Mabaso /  
Dr Shandir Ramlagan:  
[SABSSMVI@hsrc.ac.za](mailto:SABSSMVI@hsrc.ac.za)

[f @SABSSM6](https://www.facebook.com/SABSSM6)

[073 505 5078](tel:0735055078)